

**LENANELO LA TEKANYETSO LA SESOTHO PUO YA BOBEDI YA TLATSETSO,  
KEREITI 12 KA 2021**

<b>Mosebetsi ya Tekanyetso ya semmuso ka kotara ya 1</b>			
<b>KOTARA 1</b>	<b>Mosebetsi 1 (25 matshwao)</b>	<b>Mosebetsi 2 (25 matshwao)</b>	<b>Mosebetsi 3 (40 matshwao)</b>
<b>90 matshwao a fetolelwe ho 100</b>	<b>Mosebetsi wa molomo:</b> Puisano (10-30 metsotso sehlotshwa/Phaphusi)	<b>Mosebetsi wa molomo:</b> Ho mamela (45 metsotso)	<b>Teko1:</b> <b>Puo jwalo ka ha e sebediswa</b> (1 hora le 10 metsotso) Tema kutwisiso (30 matshwao) {Porosa (24 matshwao) le Tema pono (6 matshwao)} Kgutsufatso (10 matshwao)

<b>Mosebetsi ya Tekanyetso ya semmuso ka kotara ya 2</b>		
<b>KOTARA 2</b>	<b>Mosebetsi 4 (25 matshwao)</b>	<b>Mosebetsi 5 (20 matshwao)</b>
<b>45 matshwao a fetolelwe ho 100</b>	<b>Mosebetsi wa molomo:</b> Puo e hlophisitsweng <b>(1-2 metsotso moithuti ka mong)</b>	<b>TEKO 2:</b> <b>Dingolwa</b> (40 metsotso) Dipotso tse kgutshwane

<b>Mosebetsi ya Tekanyetso ya semmuso ka kotara ya 3</b>			
<b>KOTARA 3</b>	<b>Mosebetsi 6 (25 matshwao)</b>	<b>Mosebetsi 7 (40 matshwao)</b>	<b>Mosebetsi 8 (200 matshwao)</b>
<b>265 matshwao</b>	<b>Mosebetsi wa molomo:</b> Ho balla hodimo ho hlophisitsweng (1-2 metsotso moithuti ka mong)	<b>Ho ngola: Moqoqo</b> Phetelo/Tlhaloso (1 hora.)	<b>Hlahlobo ya seka makgaolakgang:</b>  Pampiri 1: Puo ka ha e sebediswa (80) (2 dihora.)  Pampiri 2: Dingolwa (40) (1,5 dihhora.)  Pampiri 3: Ho ngola (80) (2,5 dihhora.) (E ka ngolwa ka Phato/Can be written in August/ Lwetse)

**Mosebetsi ya Sekolong (SBA) (Ho sa  
kenyellatswe mesebetsi ya molomo)**

Mosebetsi

3 (40)

5 (20)

7 (40)

8 (200)

**KAKARETSO: 300**

**Mosebetsi ya Molomo**

Mosebetsi:

1 (25)

2 (25)

4 (25)

6 (25)

**KAKARETSO 100**